

## **I N F O R M A C I J A**

### **o zaključivanju Sporazuma o saradnji između Ministarstva odbrane Crne Gore i Državnog arhiva Crne Gore**

Ministarstvo odbrane Crne Gore i Državni arhiv Crne Gore, na osnovu zajedničkih ukazanih potreba, inicirali su zaključivanje Sporazuma, sa ciljem unaprjeđenja institucionalne saradnje u oblasti arhivske djelatnosti. Saradnja se prvenstveno odnosi na pribavljanje, razmjenu i korišćenje podataka i dokumentacije od značaja za proučavanje važnih događaja u istoriji Crne Gore.

Sporazumom su definisane oblasti saradnje koje obuhvataju razmjenu informacija o važećoj regulativi na polju arhivske prakse, sprovođenja zajedničkih istraživanja na temu arhivistike, kao i proučavanja arhivske građe. Takođe, istim se predviđa i zajedničko istraživanje, evidentiranje i proučavanje dokumentacije od historijskog značaja.

Pored navedenog, saradnja bi uključivala i organizovanje zajedničkih izložbi, naučnih i stručnih skupova, kao i pripremu i izdavanje zajedničkih publikacija, zbirki dokumenata i drugih referentnih izdanja. Zaključenjem Sporazuma stvorio bi se institucionalni okvir koji bi doprinio efikasnijem ostvarivanju saradnje i značajno skratilo vrijeme za pribavljanje neophodnih informacija.

**SPORAZUM O SARADNJI**  
**između**  
**Ministarstva odbrane Crne Gore**  
**i**  
**Državnog arhiva Crne Gore**

Ministarstvo odbrane Crne Gore i Državni arhiv Crne Gore, u daljem tekstu „Strane ugovornice“, u cilju razmjene stručnog znanja, realizacije zajedničkih projekata, istraživačkih programa i promocije arhivske građe od značaja za institucije u Crnoj Gori, polazeći od zajedničkih interesa i težnje za sveobuhvatnom saradnjom, su se sporazumjele kako slijedi:

**Član 1**

Strane ugovornice razvijaju saradnju na načelima jednakosti i uzajamnog interesa, u skladu sa zakonodavstvom Crne Gore, te zajedničkim načelima i pravnim standardima.

**Član 2**

Strane ugovornice promovišu razmjenu informacija o važećoj regulativi na polju arhivske prakse, kao i o metodološkim priručnicima, smjernicama, pravilima i drugoj posebnoj literaturi na temu arhivistike.

**Član 3**

Strane ugovornice su saglasne vezano za razmjenu stručnjaka u cilju sprovođenja zajedničkih istraživanja, proučavanja arhivske građe bez naknade.

Strane ugovornice se obavezuju da usaglase uslove i program takvih razmjena najkasnije šest mjeseci prije otpočinjanja istih.

Troškove putovanja i boravka učesnika pokriva Ugovorna strana koja iste upućuje, ukoliko se drugačije ne uredi posebnim sporazumima koji bi bili zaključeni na osnovu ovog Sporazuma između Strana ugovornica.

**Član 4**

Prema regulativi Strana ugovornica, Strane ugovornice obezbjeđuju arhivskim radnicima i istraživačima koji rade na osnovu ovog Sporazuma slobodan pristup otkrivenoj arhivskoj građi otvorenoj za javnost, a takođe i svim javno dostupnim referentnim materijalima iz arhivskih fondova, bilo da su objavljeni ili ne, a koji su od značaja za temu njihovog istraživanja.

**Član 5**

Strane ugovornice, razmjenjuju kopije otkrivene arhivske građe koja se čuva u arhivima Strana ugovornica. Strane ugovornice pretražuju, bilježe i proučavaju dokumenta vezana za istoriju Crne Gore u njihovim arhivima, te razmjenjuju takve informacije.

## **Član 6**

Strane ugovornice organizuju zajedničke izložbe na teme od interesa za obje Strane ugovornice, koordinišući u pisanoj formi konkretne uslove za svaki pojedinačni slučaj. Strane ugovornice učestvuju na naučnim i stručnim konferencijama, pripremaju izdavanje zajedničkih zbirki dokumenata, radova, informacija i referentnih publikacija.

## **Član 7**

U cilju sprovođenja odredaba ovog sporazuma, Strane ugovornice mogu zaključivati posebne sporazume o konkretnim temama saradnje, u skladu sa regulativama Strana ugovornica, kao i održavati direktne kontakte između organskih cjelina obje Strane ugovornice.

## **Član 8**

Ovaj sporazum, međusobnim dogovorom između Strana ugovornica, može biti izmijenjen ili dopunjen. Takve izmjene i dopune vrše se pisanim putem i predstavljaju sastavni dio ovog sporazuma.

Razlike vezane za tumačenje ili primjenu odredaba Sporazuma rješavaće se konsultacijama između Strana ugovornica.

## **Član 9**

Ovaj Sporazum stupa na snagu danom njegovog potpisivanja i imaće neograničeno trajanje.

On se može raskinuti u bilo kom trenutku, dostavljanjem obavještenja u pisanoj formi putem službenih kanala od bilo koje Strane ugovornice, a u tom slučaju raskid sporazuma stupa na snagu šest mjeseci od dana prijema samog obavještenja.

Raskid ovog Sporazuma neće uticati na realizaciju projekata započetih u okviru istog, osim ako Strane ugovornice nijesu drugačije dogovorile.

Potpisano na Cetinju, dana \_\_. \_\_. 2026. godine, u dva istovjetna primjerka, pri čemu su svi primjerci jednako vjerodostojni.

**MINISTARSTVO ODBRANE CRNE GORE**

**DRŽAVNI ARHIV CRNE GORE**

---

**MINISTAR**

---

**DIREKTOR**

**Dragan Krapović**

**Danilo Mrvaljević**